




Macroeconomic Unit of the Governing Board of the Indirect Taxation Authority

# ОММА Билтен




Broj  
Број  
Number **185/186**


**U fokusu...**

Prema preliminarnom izvještaju o gotovinskom toku UIO je u oktobru 2020. naplatila 652,1 mil KM bruto prihoda od indirektnih poreza što je 57,6 mil KM manje nego u istom mjesecu 2019., odnosno 8,1%. Isplate povrata su bile manje za 20,9 mil KM, čime je djelimično ublažen pad bruto naplate. Na nivou mjeseca naplaćeno je 36,7 mil KM neto prihoda manje nego u oktobru 2019. (Grafikon 1, "mjesečna naplata"), odnosno za 6,3% (Grafikon 2, "mjesečna naplata"). Prema preliminarnom izvještaju UIO o naplati po grupama bankovnih računa najveći pad prihoda od 55,2 mil KM je zabilježen na grupi računa za uplate prihoda kod uvoza (PDV, carine, akcize i putarina), zatim na akcizama na uvezene duhanske prerađevine 16,2 mil KM, dok je na grupi prihoda na koje se uplaćuju domaći PDV i akcize u zemlji naplaćeno više 14,3 mil KM u odnosu na oktobar 2019.

Grafikon 1



Grafikon 2



Iako je u oktobru 2020. zabilježen manji pad naplate indirektnih poreza nego u prethodna dva mjeseca to nije značajnije poboljšalo kumulativne trendove. U razdoblju januar - oktobar 2020 bruto naplata je bila manja za 666,8 mil KM, dok su isplate povrata manje za 144,1 mil KM. U konačnici neto naplata je manja za 522,7 mil KM (Grafikon 1, "kumulativ"), odnosno za 9,6% (Grafikon 2, "kumulativ").

dr.sc. Dinka Antić  
 šef Odjeljenja

**Sadržaj:**

Revidirane projekcije prihoda od indirektnih poreza za period 2020-2023	2
Robna razmjena za period januar - septembar 2020. godine	33

tehnička obrada : Sulejman Hasanović, IT saradnik  
 lektor : Darija Komlenović, prof. anglistike

## Revidirane projekcije prihoda od indirektnih poreza za period 2020-2023

### Sažetak

*Pandemija novog virusa uzrokovala je je zdravstvene i ekonomske šokove širom svijeta*

*Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, do sredine oktobra je preko 37 miliona ljudi u svijetu evidentirano sa zarazom novim koronavirusom, sa preko milion smrtnih ishoda. U Evropi je zaraženo skoro 7 mil ljudi (WHO, Situation report, 12. oktobar 2020). Kriza uzrokovana pandemijom koronavirusa je dosta drugačija od prethodnih kriza sa kojima su se ekonomije susretale. Kao u slučaju ratova ili političkih kriza postoji ogromna neizvjesnost u pogledu trajanja i intenziteta šoka uzrokovanog pandemijom. Pored toga, ekonomska politika ima dosta drugačiju ulogu u trenutnim uslovima nego u prethodnim krizama. U „normalnim“ krizama se ekonomskim politikama nastoji u što bržem roku stimulisati agregatna tražnja. U sadašnjem slučaju je kriza u mnogome uzrokovana prijeko potrebnim mjerama zaštite. Veliki broj zemalja je proveo mjere kako bi se zaustavilo širenje virusa u vidu zatvaranja granica, zatvaranja škola i vrtića, karantina, izolacije, ograničavanja putovanja, mjera socijalnog distanciranja i dr. Sa druge strane, vlade su takođe započele sa mjerama očuvanja ekonomije, kao što su porezne olakšice, mjere očuvanja radnih mjesta i dr. Krajem aprila su već neke zemlje najavile ili započele opuštanje mjera. Ogromna neizvjesnost u ekonomiji zbog pandemije dovela je do odlaganja investicija u privredi. Sa druge strane došlo je do smanjenja privatne potrošnje zbog mjera zaštite od širenja virusa, te zbog gubitka radnih mjesta ili rasta štednje usljed predostrožnosti zbog povećane mogućnosti takvog ishoda.*

*Ekonomске posljedice pandemije koronavirusa su takve da će trebati godine za oporavak svjetske privrede.*

*Ekonomске posljedice pandemije koronavirusa su takve da će trebati godine za oporavak svjetske privrede. Pandemija virusa korona imaće ogromne posljedice na ekonomsku aktivnost širom svijeta. Nakon pojave pandemije Evropska komisija (EK) i Međunarodni monetarni fond (MMF) kontinuirano revidiraju svoje projekcije rasta ekonomije, a u svojim posljednjim objavama procjenjuju značajan pad ekonomske aktivnosti u 2020. godini. U izvještaju EK iz jula 2020. godine se navodi da se Evropska unija suočava sa najdubljom recesijom nakon Drugog svjetskog rata. U navedenom Izvještaju se procjenjuje realni pad BDP-a od 8,7% za 2020. godini u Eurozoni. Posljednja MMF-ova projekcija pada BDP-a u Eurozoni koja je objavljena u oktobru ove godine je nešto niža i iznosi 8,3%. S obzirom na date okolnosti, u većini izvještaja međunarodnih institucija se navodi se da postoji veći nivo neizvjesnosti u pogledu ostvarenja projekcija nego inače, ističući pri tome da postoje veliki rizici projekcije, pri čemu preovladavaju rizici lošijeg ishoda. Visina neizvjesnosti je povezana sa dužinom trajanja pandemije, mogućnosti pojave narednog vala, te efekata sprovođenja vladinih mjera.*

*DEP procjenjuje realni pad ekonomije BiH u iznosu od 3,0% za 2020.g. te oporavak u narednom periodu.*

*Direkcija za ekonomsko planiranje (DEP) procjenjuje realni pad ekonomije BiH u iznosu od 3,0% za 2020.g. dok su za 2021., 2022., i 2023. godinu projektirane stope rasta od 2,5%, 3,1% i 3,4% respektivno. Projekcije DEP-a glavno uporište imaju u projekcijama međunarodnih institucija, a zasnovane su na pretpostavci poboljšanja epidemiološke situacije, što bi stabiliziralo ekonomske prilike u zemlji i inostranstvu u narednom periodu.*

*Na nivou devet mjeseci 2020. godine neto naplata prihoda od indirektnih poreza je manja za 10%.*

*U prva tri mjeseca 2020. bio je zabilježen rast bruto prihoda i minimalne oscilacije kod isplata povrata, da bi, nakon zatvaranja granica i ekonomije, bio ostvaren snažan pad bruto naplate, koji je manjim dijelom ublažen smanjenjem isplata povrata. Određeno poboljšanje koje se desilo u junu i julu anulirano je padom bruto naplate u avgustu i septembru, te povećanim isplatama povrata u septembru. Na nivou devet mjeseci 2020. bruto naplata prihoda od indirektnih poreza je manja za 609,8 mil KM, dok su povrati manji za 123,2 mil KM. Zbog smanjenja povrata pad kumulativne neto naplate je značajno manji u odnosu na pad bruto naplate i iznosi 486,6 mil KM, što predstavlja pad od 10%.*

*OMA procjenjuje pad indirektnih poreza po stopi od 10,9% za 2020. godinu, dok se u narednim godinama očekuje rast prihoda.*

*Na osnovu DEP-ovih projekcija makroekonomskih pokazatelja i tekućih trendova naplate, **Odjeljenje za makroekonomsku analizu UIO (OMA) je projektiralo pad indirektnih poreza po stopi od 10,9% za 2020. godinu, dok su za 2021., 2022., i 2023. godinu projektirane stope rasta od 2,8%, 3,5% i 3,7% respektivno.** S obzirom na ogromne nepoznanice u trenutku izrade projekcija o jačini i trajanju šoka uzrokovanog pandemijom virusa korona, kao i na brojne nepoznanice na unutrašnjem planu, te korištene pretpostavke da će kriza biti prevaziđena u kratkom roku (DEP, projekcije makroekonomskih indikatora), **ističemo da postoje značajni rizici za ostvarenje projekcija prihoda od indirektnih poreza, pri čemu preovladavaju rizici lošijeg ishoda.***

## 1. Osnove i pretpostavke projekcija prihoda od indirektnih poreza

Direkcija za ekonomsko planiranje BiH (DEP) je 28. septembra 2020. g. dostavila Odjeljenju za makroekonomsku analizu BiH (OMA) projekcije makroekonomskih parametara za Bosnu i Hercegovinu za period 2020-2023. Projekcije indirektnih poreza temelje se na projekcijama makroekonomskih pokazatelja DEP-a iz septembra 2020. godine, a uzimaju u obzir trendove naplate indirektnih poreza, te tekuće vladine politike u oblasti indirektnog oporezivanja (*baseline scenario*).

### 1.1. Projekcije makroekonomskih pokazatelja, DEP, septembar 2020

Projekcije DEP-a za srednjoročni vremenski period glavno uporište imaju u projekcijama međunarodnih institucija, a zasnovane su na pretpostavci poboljšanja epidemiološke situacije, što bi stabiliziralo ekonomske prilike u zemlji i inostranstvu u narednom periodu.

Tabela 1. Projekcija rasta BDP-a

Projektirana stopa rasta BDP-a	zvanični podaci		projekcija			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nominalni rast	5,1	4,3	-3,1	3,6	4,7	4,6
Realni rast	3,2	2,4	-3,0	2,5	3,1	3,4

Izvor: DEP, septembar 2020

#### 1.1.1. Projekcije za 2020. godinu

Prema zvaničnim podacima Agencije za statistiku BiH u 2019. godini je došlo do usporavanja ekonomskog rasta na 2,4% u realnom smislu (Tabela 1. Projekcije rasta BDP-a). U DEP-ovom dokumentu iz septembra 2020. je navedeno da je usporavanje ekonomskog rasta u Bosni i Hercegovini u 2019. godini u velikoj mjeri bilo posljedica usporavanja privredne aktivnosti u međunarodnom ekonomskom okruženju, odnosno slabljenja ekonomskog rasta u pojedinim zemljama EU kao što su Njemačka i Italija. Početak 2020. godine karakteriše dodatno usložnjavanje međunarodnih ekonomskih prilika i pojava virusa korona što će, prema DEP-u, imati veoma negativne implikacije na privredna kretanja u svijetu, regionu i u konačnici u samoj BiH. U takvim okolnostima, DEP projektuje nominalni pad BDP-a od 3,1% u 2020. godini, dok bi stopa realnog pada BDP-a trebala iznositi 3,0%.

#### 1.1.2. Projekcije za period 2021-2023

U DEP-ovom dokumentu se navodi da preduslov realizacije njihovih projekcija u srednjoročnom periodu predstavlja prevazilaženje novonastalih okolnosti u što kraćem roku, poboljšanje međunarodnog ekonomskog okruženja kao i implementacija kako interventnih tako i strukturnih reformi u zemlji. Pod pretpostavkom ostvarenja navedenih okolnosti u DEP-u prognoziraju nominalne stope rasta BDP-a od 3,6%, 4,7% i 4,6% za 2021., 2022. i 2023. godinu, respektivno (stope realnog rasta 2,5%, 3,1%, i 3,4%, respektivno).

## 1.2. Tekuće politike u oblasti indirektnog oporezivanja

Obaveze i sistem plaćanja PDV-a regulišu se Zakonom o porezu na dodatnu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", br. 9/05, 35/05, 100/08 i 33/17).

Politika akciza regulisana je Zakonom o akcizama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 49/09, 49/14, 60/14 i 91/17). Politika akciza na duhan u 2020. godini utvrđena je Zakonom o

akcizama i Odlukom<sup>1</sup> Upravnog odbora UIO. Budući da je zakonski plafon ukupne akcize na cigarete od 176 KM/1000 cigareta dostignut za sve cjenovne kategorije cigareta u 2019. godini okončana je harmonizacija sa standardima EU u sferi oporezivanja cigareta<sup>2</sup>, dok se na oporezivanje rezanog duhana primjenjuje politika prema izmjenama Zakona iz 2014. godine.<sup>3</sup>

Zakonom<sup>4</sup> o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini uređuju se osnovni elementi carinske politike, te opšta pravila i postupci koji se primjenjuju na robu koja se unosi i iznosi iz carinskog područja Bosne i Hercegovine. Fazni proces liberalizacije vanjske trgovine BiH prikazan je na Grafikonu 1.

Grafikon 1. Faze liberalizacije vanjske trgovine BiH

	CEFTA	EU, SSP			carinsko evidentir.				EFTA		EU, adapt. SSP
2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Izvor: Antić, D. „Liberalizacija vanjske trgovine BiH (2007-2017): implikacije i komparativna analiza“, OMA Bilten 152/153, mart/april 2018, www.oma.uino.gov.ba.

### 1.3. Trendovi naplate indirektnih poreza

Prikupljeni prihodi od indirektnih poreza pokazuju dugoročni trend rasta. Izuzeci su bili „krizna“ 2009. godina kada je ostvaren snažan pad prihoda od 9,9%, te stagnacija i blaži pad prihoda u 2012. i 2013. godini, respektivno. U svim ostalim godinama zabilježen je rast prikupljenih prihoda na JR UIO (Grafikon 2). U 2006. godini je prikupljeno 4,12 mlrd KM neto prihoda od indirektnih poreza na JR UIO, a u 2019. godini je iznos neto naplaćenih prihoda uvećan za čak 58,7% (6,54 mlrd KM) u odnosu na 2006. godinu. Treba napomenuti da ovi iznosi ne uključuju zaostale uplate indirektnih poreza na račune entiteta, koji su u početnim godinama nakon uvođenja PDV-a bili značajniji.

Udio indirektnih poreza sa JR UIO u BDP-u je varirao proteklih godina (Tabela 2). Nakon pada ovog udjela sa 18,7% u 2008. godini na 17,0% u kriznoj 2009. godini, od 2010. godine se kreće u rasponu između 17,3% (2013) i 18,5% (2011). U 2019. godini je iznosio 18,3%. Udio indirektnih poreza sa JR UIO u ukupnoj potrošnji je takođe varirao, a od 2014. godine pokazuje neprekidni trend rasta. U 2019. godini je iznosio 19,5%


<sup>1</sup> Odluka o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje za 2020. godinu (Službeni glasnik BiH br. 80/19).

<sup>2</sup> Treba napomenuti da se u parlamentarnoj proceduri nalaze izmjene Zakona o akcizama, koje je Upravni odbor UIO usvojio u 2018. godini, a koje podrazumijevaju uvođenje trogodišnjeg moratorija na povećanje specifične akcize na cigarete, počevši od 2019. U međuvremenu su usvojene Odluke o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i iznosa akcize na duhan za pušenje za 2019. i 2020. godinu prema važećem Zakonu. S obzirom da su dostignuti EU standardi u oporezivanju cigareta u 2019. godini navedene izmjene Zakona o akcizama nisu više aktualne, te se očekuju određeni pravni koraci u skladu s time.

<sup>3</sup> Nova politika je u primjeni od 01.08.2014. (Izmjene Zakona o akcizama u BiH „Službeni glasnik BiH“ br. 49/14)

<sup>4</sup> Novi Zakon o carinskoj politici (Službeni glasnik BiH br. 58/15) primjenjivaće se od 1.7.2021. godine (Službeni glasnik BiH br. 21/20), a do tog datuma se primjenjuje stari Zakon o carinskoj politici (Službeni glasnik BiH br. 57/04, 51/06, 93/08, 54/10 i 76/11). Izuzetak je član 207. novog Zakona koji se primjenjuje od 25.04.2018.g.

Grafikon 2. Neto prihodi od indirektnih poreza na JR UIO, 2006-2019



Izvor: Uprava za indirektno oprezivanje BiH, izračun OMA

Tabela 2. Udio prihoda od indirektnih poreza sa JR UIO u BDP-u i ukupnoj potrošnji

(u %)	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
BDP	19,5	19,8	18,7	17,0	18,4	18,5	18,0	17,3	17,8	17,6	17,8	17,6	18,2	18,3
C	18,4	19,2	17,9	16,5	17,6	17,7	17,4	16,9	17,3	17,8	18,4	18,6	19,4	19,5

Izvor: Kalkulacija na osnovu podataka UIO i BHAS<sup>5</sup>

### 1.3.1. Naplata u 2019. godini

Pregled neto naplate indirektnih poreza (Grafikon 2) pokazuje da je u 2019. naplaćen rekordni iznos prihoda od indirektnih poreza od osnivanja UIO u iznosu od 6.541,8 mil KM, a stopa rasta je iznosila 5,2%. Pregled kvartalne naplate<sup>6</sup> pokazuje da je najviši rast prihoda ostvaren u prvom kvartalu, kada je iznosio čak 7,2%. Potrebno je naglasiti da naplata u januaru 2019. godine uključuje i efekte izmjene Zakona o akcizama iz 2018. godine, budući da se povećanje stope putarine primjenjuje od 1.2.2018. godine. Nevedeni efekti su doprinijeli sa 1,4 procentna poena rastu prihoda u prvom kvartalu 2019.g., a sa 0,3 procentna poena ostvarenoj stopi rasta neto naplate na nivou cijele 2019. godine. Osim efekata zakonskih izmjena, stopa rasta u prvom kvartalu rezultat je: rasta potrošnje, stabilizacije i rasta potrošnje derivata, te politike duhanskih kompanija koje su snosile dio dodatnog poreznog opterećenja (rast specifične akcize na cigarete i rezani duhan od 1.1.2019.g.) na teret vlastite dobiti. U drugom kvartalu 2019. godine ostvarena je stopa rasta neto naplate od svega 2,3%. Niska stopa rasta prihoda posljedica je snažnog pada prihoda u junu, prvenstveno PDV-a. Loša naplata PDV-a u junu dijelom je ublažena rastom prihoda od akciza na duhanske prerađevine, kao rezultat daljeg odlaganja prevaljivanja dodatnog poreznog tereta na maloprodajne cijene, te najave korekcije cijena u julu. U trećem kvartalu ponovo je ostvaren snažan rast prihoda od 6,4%, kao rezultat značajnog rasta neto prihoda od PDV-a i akciza na duhan. Na početku četvrtog kvartala zabilježena je stagnacija prihoda zbog

<sup>5</sup> BDP prema rashodovnom principu, Agencija za statistiku BiH, septembar 2020.

<sup>6</sup> Usporedba određenog kvartala iz 2019. sa odgovarajućim kvartalom iz 2018. godine (YoY growth)


slabije naplate skoro svih vrsta indirektnih poreza. Međutim, snažna naplata skoro svih kategorija prihoda u decembru donijela je visoke efekte i rast od 4,8% na nivou kvartala.<sup>7</sup>

### 1.3.2. Naplata u periodu januar – septembar 2020.g.

#### Ukupna naplata

Prema preliminarnom izvještaju o gotovinskom toku UIO je u septembru 2020. naplatila 623,5 mil KM bruto prihoda od indirektnih poreza, odnosno 54,3 mil KM manje nego u istom mjesecu 2019. Negativni efekti pada bruto naplate dodatno su pogoršani neočekivano visokim rastom isplata povrata od 30,5%, tako da je u septembru naplaćeno 14,4% ili 83,7 mil KM neto prihoda manje nego u septembru 2019. Veliki pad naplate indirektnih poreza septembru pogoršao je ukupan deficit prihoda (Grafikon 3, prikaz lijevo). Na nivou devet mjeseci 2020. bruto naplata je manja za 609,8 mil KM, dok su povrati manji za 123,2 mil KM. Zbog smanjenja povrata pad kumulativne neto naplate je značajno manji u odnosu na pad bruto naplate i iznosi 486,6 mil KM, što predstavlja pad od 10% (Grafikon 3, prikaz desno).

Grafikon 3. Naplata indirektnih poreza u 2020. u odnosu na 2019.g.




Izvor: Uprava za indirektno oprezivanje BiH, izračun OMA

Pregled nominalne mjesečne neto naplate u 2020. pokazuje razmjere djelovanja pandemije koronavirusa na naplatu indirektnih poreza (Grafikon 4, prikaz lijevo). Može se uočiti veliki pad prihoda u aprilu i maju, te znatno poboljšanje u junu i julu, koje je bilo kratkog daha, jer je u posljednja dva mjeseca došlo do velikog pogoršanja naplate.

<sup>7</sup> Opširnije o naplati u 2019. godini u Antić, D. „Naplata prihoda od indirektnih poreza u 2019. godini“, OMA Bilten 176/177, mart/april 2020, [www.oma.uino.gov.ba](http://www.oma.uino.gov.ba).


Grafikon 4. Mjesečna naplata prihoda od indirektnih poreza 2019. i 2020. i mjesečni efekti



Izvor: Uprava za indirektno oprezivanje BiH, izračun OMA

Pregled naplate prihoda po mjesecima ukazuje na divergentne trendove uzrokovne pojavom virusa korona (Grafikon 4, prikaz desno). U prva tri mjeseca zabilježen je rast bruto prihoda i minimalne oscilacije kod isplata povrata, da bi, nakon zatvaranja granica i ekonomije, bio ostvaren snažan pad bruto naplate, koji je manjim dijelom ublažen smanjenjem isplata povrata. Određeno poboljšanje u u junu i julu anulirano je padom bruto naplate u posljednja dva mjeseca i povećanim isplatama povrata u septembru.

Grafikon 5. Promjene u naplati indirektnih poreza (kv/kv) i neto naplata za period I-IX po godinama



Izvor: Uprava za indirektno oprezivanje BiH, izračun OMA


Budući da se koronavirus pojavio u BiH početkom marta, a značajnije restriktivne mjere vlasti BiH su uvele krajem marta, u prvom kvartalu ostvaren je rast prihoda od indirektnih poreza od 4,4%.

Uvođenje restriktivnih mjera na granicama, zatvaranje određenih djelatnosti, ograničavanje kretanja stanovništva donijeli su pad uvoza i potrošnje, pogotovo zbog nemogućnosti dolaska nerezidenata (dijaspore, turista, u tranzitu, prekogranične potrošnje), što je rezultiralo padom neto naplate u drugom kvartalu od 20,1%, a u trećem od 12,7% (Grafikon 5, prikaz lijevo). U cjelini, veličinu razmjere utjecaja koronavirusa na naplatu indirektnih poreza pokazuje činjenica da je neto naplata u periodu januar – septembar 2020. bila na nivou naplate u istom periodu 2017. godine (Grafikon 5, prikaz desno).

### **Trendovi po vrstama prihoda**

U septembru 2020. zabilježen je pad prihoda kod svih glavnih vrsta indirektnih poreza. Izraženo u nominalnim veličinama u periodu januar – septembar 2020. najveći pad prihoda zabilježen je kod PDV-a (-239,9 mil KM), akciza (-176,2 mil KM), te na prihodima od carina (-31 KM) i putarina (-53,4 mil KM) - Grafikon 6. Potrebno je naglasiti da se indikatori kretanja prihoda po vrstama mogu izmijeniti nakon konačnog usklađivanja trenutno cca 30 mil KM neusklađenih prihoda.

Grafikon 6. Neto nominalni efekti naplate po vrsti poreza za period I-IX 2020




Izvor: Uprava za indirektno oprezivanje BiH, izračun OMA

### **Carine**

Izbijanjem pandemije koronavirusa prva reakcija država je bila zatvaranje granica i uvođenje karantina, što je imalo za posljedicu otežavanje kretanja osoba i transporta dobara iz Azije, a poslije i iz EU. Već u martu evidentiran je pad prihoda od carina kao posljedica zatvaranja BiH za uvoz iz pandemijom pogođenih zemalja (Kina i ostale azijske zemlje), te otežanog uvoza iz Italije, Njemačke i ostalih evropskih zemalja koje su bile pogođene virusom, bilo zbog restrikcija u BiH ili restrikcija u tim zemljama. Kriza u vezi sa uvozom je dosegla svoj maksimum u aprilu, a postepeno otvaranje granica, prvo prema kineskoj robi, a potom i EU od maja donijelo je značajno usporavanje pada uvoza u septembru, što je rezultiralo manjim postotkom pada prihoda od carina. U septembru 2020. su prihodi od carina bili manji za 8,6% u odnosu na isti mjesec 2019. (Grafikon 7).


Grafikon 7. Trendovi u naplati prihoda od carina, 2020



Izvor: Uprava za indirektno oprezivanje BiH, izračun OMA

Kvartalna usporedba (Grafikon 8) pokazuje kako je trend pozitivnog rasta prihoda od carina, koji je trajao u kontinuitetu četiri godine, prekinut u drugom kvartalu 2020. U prvom kvartalu, zbog ispoljavanja utjecaja korona virusa na uvoz, naplata prihoda od carina je bila na nivou naplate u prvom kvartalu 2019, dok je u drugom kvartalu zabilježen pad od 29,6%. U trećem kvartalu je došlo do određene stabilizacije uvoza, ali na znatno nižoj nivou nego u 2019., tako da je ostvaren pad prihoda od carina od 11%. U cjelini, na nivou devet mjeseci pad prihoda od carina zbog katastrofnog drugog kvartala iznosi 14,6%.

Grafikon 8. Kvartalne promjene u naplati prihoda od carina




Izvor: Uprava za indirektno oprezivanje BiH, izračun OMA

## PDV

U septembru 2020. nastavljeni su loši trendovi u naplati bruto PDV-a iz prethodnog mjeseca. Naplaćeno je 10% manje prihoda u odnosu na isti mjesec 2019., što je stopu pada ukupnog bruto PDV-a stabiliziralo na -9,1% (Grafikon 9). Nakon konačnog usklađivanja prihoda može se očekivati i manji pad, s obzirom da se značajan dio neusklađenih prihoda odnosi na PDV.

Kretanje kumulativa komponenti bruto PDV-a pokazuje da pogoršani trendovi u naplati PDV-a na uvoz determiniraju trendove ukupne bruto naplate. Nakon visokih mjesečnih stopa pada naplate PDV-a na uvoz, koja je u maju premašila -35%, u septembru je zabilježen najniži pad PDV-a na uvoz u proteklih šest mjeseci od -6,8%. Umjereno poboljšanje u naplati PDV-a na uvoz u septembru rezultiralo je stabilizacijom stope pada PDV-a na uvoz, koja je na nivou devet mjeseci iznosila -14,2% odnosu na isti period 2019 (Grafikon 10).


Grafikon 9. Mjesečni trendovi u naplati bruto prihoda od PDV-a



Izvor: Uprava za indirektno oprezivanje BiH, izračun OMA


S druge strane, u septembru je zabilježen pad domaćeg PDV-a od 14,4%, što predstavlja drugi po redu mjesec po padu naplate od izbijanja pandemije. Ipak, kumulativna stopa rasta domaćeg PDV-a je, zahvaljujući visokom rastu u prvom kvartalu i mjesecu julu, ostala u zoni pozitivnog rasta sa stopom od 0,1% (Grafikon 11). Nakon usklađivanja neusklađenih prihoda realno je očekivati i višu pozitivnu stopu rasta kumulativa domaćeg PDV-a.

Grafikon 10. Mjesečni trendovi u naplati prihoda od PDV-a na uvoz, 2020



Izvor: Uprava za indirektno oprezivanje BiH, izračun OMA


Grafikon 11. Mjesečni trendovi u naplati prihoda od domaćeg PDV-a, 2020



Izvor: Uprava za indirektno oprezivanje BiH, izračun OMA

Kvartalni trendovi u boljoj mjeri oslikavaju razmjere utjecaja koronavirusa na naplatu PDV-a (Grafikon 12). U prvom kvartalu je domaći PDV rastao po stopi od 9,9%, dok je PDV-e na uvoz bio u zoni negativnog rasta od -1,2%. U analizi komponenti bruto PDV-a vidi se snažan pad naplate PDV-a na uvoz u drugom kvartalu 2020. od 26,9%, a domaćeg PDV-a od 8,6%. U trećem kvartalu može se uočiti određeno poboljšanje trendova, premda su i dalje visoke dubioze. PDV na uvoz je manji za 13,2%, a domaći PDV za 1,7% u odnosu na treći kvartal 2019.


Grafikon 12. Kvartalni trendovi u naplati komponenti bruto PDV-a



Napomena: Korekcije na domaćem PDV-u, iskazane za 2018. i 2019., su u vezi sa kompenzacijom plaćanja obveza za akcizu na domaće derivate nafte iz PDV kredita tokom 2018.godine  
 Izvor: Uprava za indirektno oprezivanje BiH, izračun OMA

U posljednja dva mjeseca registrirano je povećanje povrata PDV-a, što je bilo neočekivano s obzirom da glavni faktori rasta povrata, izvoz i uvoz, bilježe veliki pad od izbijanja pandemije. U septembru su isplate povrata bile veće za 29,6% u odnosu na isti mjesec 2019., što je posljedica, dijelom, isplata povrata po osnovu domaćih investicija u 2020.godine, te, dijelom, posljedica niske osnovice iz 2019. Rast povrata u posljednja dva mjeseca smanjio je ukupan pad povrata u periodu januar-septembar 2020. godine na -11,7% (Grafikon 13).


Grafikon 13. Mjesečni trendovi u isplati povrata PDV-a, 2020



Izvor: Uprava za indirektno oprezivanje BiH, izračun OMA

Struktura povrata pokazuje da su isplate povrata obveznicima za devet mjeseci 2020. bile manje za 172,3 mil KM, odnosno za 16,9% (Grafikon 14, prikaz lijevo). S druge strane, isplate povrata po osnovu međunarodnih projekata su imale ekspanziju. Isplaćeno je 47,2 mil KM više nego u istom periodu 2019, što predstavlja rast od 96,8%. (Grafikon 14, prikaz desno).

Grafikon 14. Povrati PDV-a za period I-IX po godinama



Izvor: Uprava za indirektno oprezivanje BiH, izračun OMA

Budući da je zbog pandemije došlo do zastoja ili usporavanja investicija financiranih međunarodnim projektima može se pretpostaviti da se radi o isplati PDV-a na međunarodne projekte iz 2019.godine, te da je zbog toga došlo do prelijevanja prihoda između dvije fiskalne godine. PDV-a na investicije koje su financirane iz međunarodnih projekata uplaćen je 2019.godine, povećavajući stopu rasta PDV-a u toj godini, dok su povrati PDV-a realizirani 2020. smanjujući stopu rasta PDV-a u 2020. Efekat prelijevanja povrata iznosi 0,2 procentna boda pada neto PDV-a u 2020. godini.

Indikator poboljšanja u isplatama povrata jeste i smanjenje udjela povrata u bruto naplati PDV-a. Udio isplaćenih povrata u periodu januar-septembar 2020. u bruto naplati PDV-a u istom periodu iznosio je 25,9%, što je za 0,8 procentnih bodova manje od udjela povrata u bruto PDV-u u istom periodu 2019. I kvartalni pregled isplata povrata pokazuje veliki pad isplata u drugom kvartalu od 27,9%, dok su u prvom i trećem kvartalu 2020. povrati bili manji za 1,5% i 2,6% u odnosu na referentni kvartal 2019.godine.


Grafikon 15. Kvartalne promjene u isplataima povrata PDV-a



Izvor: Uprava za indirektno oprezivanje BiH, izračun OMA

Zbog snažnog rasta isplata povrata, uz pad bruto naplate, pad neto PDV-a je u septembru iznosio 20%, što je pogoršalo kumulativne trendove, te je na nivou devet mjeseci ostvaren pad od 8,1% (Grafikon 16).

Grafikon 16. Mjesečni trendovi u naplati neto PDV-a, 2020




Izvor: Uprava za indirektno oprezivanje BiH, izračun OMA

Pregled kvartalnih trendova ukazuje na efekte djelovanja koronavirusa na potrošnju u BiH. U prvom kvartalu 2020. naplata PDV-a je bila veća za 4,4% u odnosu na naplatu u istom kvartalu 2019. U drugom kvartalu 2020., kada su bile na snazi restriktivne mjere u vezi kretanja stanovništva i rada maloprodajnih objekata, zabilježen je pad od 17,8%. Ni relaksiranje mjera u

trećem kvartalu nije donijelo značajnije poboljšanje, jer su bile na snazi restrikcije za nerezidente, tako da je ostvaren pad naplate neto PDV-a od 10,7% (Grafikon 17).

Grafikon 17. Kvartalne promjene u naplati PDV-a




Izvor: Uprava za indirektno oprezivanje BiH, izračun OMA

### Akcize

U septembru se nastavljaju negativni trendovi u naplati akciza. Zabilježen je pad prihoda od 15,2%, što je zadržalo stopu rasta ukupne naplate akciza na istoj nivou kao i u prethodnih nekoliko mjeseci, oko -15% (Grafikon 18).

Grafikon 18. Mjesečni trendovi u naplati prihoda od akciza, 2020




Izvor: Uprava za indirektno oprezivanje BiH, izračun OMA

U septembru je zabilježen rast prihoda od akcize samo kod akciza na alkohol i alkoholna pića. Veliki pad u naplati je ostvaren u naplati akciza na domaći duhan, kavu i bezalkoholna pića.

Analiza kvartalne naplate prihoda od akciza pokazuje rast u prvom kvartalu 2020. od 6,7%, a potom, po izbijanju pandemije snažan pad u drugom i trećem kvartalu 2020. od 27,3% i 21,7%, respektivno (Grafikon 19).

Grafikon 19. Kvartalni trendovi u naplati prihoda od akciza



Izvor: Uprava za indirektno oporezivanje BiH, izračun OMA


Nakon lošije naplate u januaru, u naredna tri mjeseca su ostvarene visoke mjesečne stope rasta naplate akciza na duhan (Grafikon 20, prikaz lijevo), i pored izbijanja pandemije i primjene restriktivnih mjera koje su ograničile ulazak nerezidenata i kretanje stanovništva unutar BiH. Međutim, treba imati u vidu da je naplata akciza zbog plaćanja *ex ante*, pri prezimanju akciznih markica, ovisna o percepciji velikih duhanskih kompanija u vezi buduće potrošnje duhanskih prerađevina u BiH, a ne o stvarnoj potrošnji. Zahvaljujući rastu naplate akciza u prvom kvartalu 2020. ostvaren je rast prihoda od 9%, dok je enorman pad naplaćenih akciza u maju donio pad u drugom kvartalu od 13,7% (Grafikon 20, prikaz, desno). Očekivanja o rastu potrošnje u ljetnom periodu nakon relaksiranja mjera koje su vlasti preduzele kako bi zaustavile širenje koronavirusa nisu se obistinila, jer su određene restrikcije u pogledu ulaska nerezidenata u BiH ostale na snazi do jeseni, dok su članice EU i ostale zemlje držale cijelo vrijeme BiH na crvenoj listi i na taj način odvrćale svoje građane i BH dijasporu od dolaska u BiH. Posljedice primijenjenih mjera su bile katastrofalne za naplatu prihoda od akciza, jer su duhanske kompanije bile primorane da značajno reduciraju plasman duhanskih prerađevina. Mjesečne stope pada naplate akciza u trećem kvartalu kretale su se između -17% i -30%, što je na nivou kvartala donijelo pad od 25,8%. Zbog značaja akciza na duhanske prerađevine u poreznoj strukturi u velikoj mjeri je pogođena ukupna naplata indirektnih poreza<sup>8</sup>. Ukupni deficit u naplati akciza na duhanske prerađevine za devet mjeseci 2020. iznosi oko 121 mil KM, što predstavlja ¼ deficita ukupnih neto prihoda od indirektnih poreza u tom periodu. Pandemija koronavirusa je otkrila ranjivost naplate i veliku njenu ovisnost o eksternoj potrošnji, ne samo akciza na duhanske prerađevine, već i ukupnih indirektnih poreza (PDV, akcize na derivate nafte i ostale akcize).

<sup>8</sup> Prihodi od akciza na duhanske prerađevine, zajedno sa pripadajućim PDV-om, u 2019. godini su činili 16% naplaćenih prihoda od indirektnih poreza, što znači da svaka šesta KM naplaćenih prihoda potječe od potrošnje duhanskih prerađevina.

Banja Luka: Bana Lazarevića, 78 000 Banja Luka, Tel/fax: +387 51 335 350, E-mail: oma@uino.gov.ba

Sarajevo: Zmaja od Bosne 47b, 71 000 Sarajevo, Tel:+387 33 246 081, Fax:+387 033 246 080, Web: www.oma.uino.gov.ba


Grafikon 20. Trendovi u naplati prihoda od akciza na duhan (mjesečni i kvartalni)



Izvor: Uprava za indirektno oprezivanje BiH, izračun OMA

Dinamika naplate akciza na derivate nafte je drugačija od naplate akciza na duhanske prerađevine, jer odražava stvarni utjecaj koronavirusa na ekonomiju i potrošnju građana. Maksimalna dubioza je ostvarena u aprilu kada većina kompanija nije radila ili je radila u otežanim uvjetima. Od maja se situacija postupno popravila, ali to je trajalo samo dva mjeseca, da bi se situacija u julu i avgustu naglo pogoršala (Grafikon 21, prikaz lijevo). U septembru je zabilježen pad naplate akciza na derivate nafte od 9,6%, ali rano je reći da li se radi o oporavku naplate prihoda. U cjelini, u prvom kvartalu 2020, ostvaren je rast naplate prihoda od akciza od 1,8%, dok je u drugom i trećem zabilježen pad od 14,1% i 18,3% (Grafikon 21, prikaz desno).


Grafikon 21. Trendovi u naplati prihoda od akciza na derivate nafte (mjesečni i kvartalni)



Izvor: Uprava za indirektno oprezivanje BiH, izračun OMA


Naplata prihoda od putarine u septembru pratila je naplatu akciza na derivate (Grafikon 22, prikaz lijevo). Trendovi u naplati su slični trendovima u naplati akciza na derivate nafte, a eventualne razlike mogu poticati od diferenciranog obračuna akcize s obzirom na vrstu derivata, te od oslobađanja putarine za određene kategorije kompanija (rudnici, željeznice, termoelektrane). U prvom kvartalu je ostvaren rast prihoda od putarine od 3,5%, a u drugom i trećem pad od 16,1% i 17,4% (Grafikon 22, prikaz desno).

Grafikon 22. Trendovi u naplati prihoda od putarine (mjesečni i kvartalni)



Izvor: Uprava za indirektno oprezivanje BiH, izračun OMA

Grafikon 23. Kvartalni trendovi u naplati prihoda od akciza na kahvu




Izvor: Uprava za indirektno oprezivanje BiH, izračun OMA

U 2020. nastavljen je trend oscilatornog rasta prihoda od akciza na kahvu, koji nije vezan samo za pojavu virusa korona, već i za stanje na svjetskom tržištu kave i berzama. Nakon visokog rasta

naplate akciza na kahvu u prvom kvartalu od 22,3% u drugom i trećem kvartalu 2020. ostvaren je pad od 32,7% i 10,4% u odnosu na iste kvartale 2019. (Grafikon 23).

Grafikon 24. Kvartalni trendovi u naplati prihoda od akciza na pivo, alkohol, vino i bezalkoholna pića



Izvor: Uprava za indirektno oporezivanje BiH, izračun OMA

U septembru 2020. nastavljen je pozitivan trend u naplati akciza na alkohol i alkoholna pića, tako da je na nivou devet mjeseci ostvaren rast od 11,5%. Visok pad naplate akciza na bezalkoholna pića pogoršao je tekuće trendove, tako da je na nivou devet mjeseci zabilježen pad od 16,1%.

U septembru je ostvaren pad i u naplati akciza na pivo, kako na domaća, tako i na uvozna piva. Na nivou devet mjeseci ostvaren je pad u naplati akciza na pivo od 3,8%, pri čemu je pad akciza na domaća piva iznosio 5,7%. Međutim, potrebno je imati u vidu da su u januaru 2019. bili naplaćeni stari dugovi po osnovu domaće akcize, što je povećalo osnovicu za usporedbe i smanjilo stopu rasta naplate domaćih akciza, a potom i ukupnih prihoda, ispod realnih. Isključivanjem efekta naplate starog duga pad naplate akciza na pivo za devet mjeseci 2020. iznosio je 1,3%, dok su prihodi od akciza na domaća piva zabilježili rast od 2,3%.

## 2. Projekcije prihoda od indirektnih poreza 2020-2023

Projekcije prihoda za period 2020-2023 dostupne su u Tabeli 3. Kako bi se osigurala uporedivost projektiranih i naplaćenih prihoda od indirektnih poreza, projekcije prihoda od indirektnih poreza prikazane su na gotovinskoj osnovi u skladu sa izvještajima UIO o naplati po vrstama prihoda. U Tabeli 4. su prikazane projekcije prihoda u % BDP-a.

Tabela 3. Projekcije prihoda od indirektnih poreza (2020-2023), oktobar 2020. godine

Vrsta prihoda (neto)	u mil KM					Projektovana stopa rasta			
	Izvršenje	Projekcija				2020	2021	2022	2023
	2019	2020	2021	2022	2023				
PDV	4.022,4	3.673,1	3.773,1	3.907,1	4.049,4	-8,7%	2,7%	3,6%	3,6%
Akcize	1.533,3	1.303,3	1.342,6	1.387,9	1.437,3	-15,0%	3,0%	3,4%	3,6%
Carine	300,6	259,0	269,3	282,1	297,9	-13,9%	4,0%	4,8%	5,6%
Putarina	650,2	567,3	581,4	599,5	619,8	-12,7%	2,5%	3,1%	3,4%
Ostalo	35,3	27,6	25,8	26,0	26,3	-21,8%	-6,6%	1,0%	1,0%
<b>UKUPNO</b>	<b>6.541,8</b>	<b>5.830,2</b>	<b>5.992,2</b>	<b>6.202,6</b>	<b>6.430,7</b>	<b>-10,9%</b>	<b>2,8%</b>	<b>3,5%</b>	<b>3,7%</b>
Namjenska putarina *)	-406,2	-354,5	-363,4	-374,7	-387,4	-12,7%	2,5%	3,1%	3,4%
<b>SREDSTVA ZA RASPODJELU</b>	<b>6.135,6</b>	<b>5.475,7</b>	<b>5.628,8</b>	<b>5.828,0</b>	<b>6.043,3</b>	<b>-10,8%</b>	<b>2,8%</b>	<b>3,5%</b>	<b>3,7%</b>

Napomene:

\*) Namjenska putarina je do 1.2.2018. iznosila 0,10 KM/litar derivata nafte, namijenjen u cijelosti za izgradnju autoputeva, a od 1.2.2018. 0,25 KM/litar derivata nafte, za izgradnju autoputeva (0,20 KM/litri) i izgradnju i rekonstrukciju ostalih puteva (0,05 KM/litri).

\*\*) Iznos raspoređene namjenske putarine u 2019. godini prema odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda<sup>9</sup> ne odgovara u potpunosti iznosu prikupljene namjenske putarine prikazane u Tabeli 3 (406,2 mil KM) zbog primjene novog modela raspodjele prikupljene namjenske putarine od 1.2.2018. prema kojem se raspodjela ne vrši na dnevnoj bazi, nego naknadno, po završetku mjeseca za prethodni mjesec na temelju preliminarnog/konačnog izvještaja UIO o naplaćenim prihodima po vrstama. Raspodjela namjenske putarine od 0,10 KM/litar derivata po starom modelu dnevne raspodjele okončana je 31.1.2018., a raspodjela namjenske putarine od 0,25 KM/litar derivata entitetima i Brčko Distriktu prema novom modelu započela je tek u martu 2018. godine.

Tabela 4. Projekcije prihoda od indirektnih poreza u % BDP-a (2020-2023), oktobar 2020

Vrsta prihoda (neto)	u % BDP-a				
	Izvršenje	Projekcija			
	2019	2020	2021	2022	2023
PDV	11,3%	10,6%	10,5%	10,4%	10,3%
Akcize	4,3%	3,8%	3,7%	3,7%	3,7%
Carine	0,8%	0,7%	0,8%	0,8%	0,8%
Putarina	1,8%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%
Ostalo	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
<b>UKUPNO</b>	<b>18,3%</b>	<b>16,8%</b>	<b>16,7%</b>	<b>16,5%</b>	<b>16,4%</b>
Namjenska putarina	-1,1%	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-1,0%
<b>SREDSTVA ZA RASPODJELU</b>	<b>17,2%</b>	<b>15,8%</b>	<b>15,7%</b>	<b>15,5%</b>	<b>15,4%</b>

Izvor podataka za BDP: Agencija za statistiku BiH, septembar 2020 i Projekcije DEP-a (Makroekonomske projekcije 2020-2023, septembar 2020), BDP po rashodnom pristupu

<sup>9</sup> Službeni glasnik BiH br. 91/17

## 2.1. Projekcije za 2020. godinu


U prvom kvartalu 2020. neto naplata prihoda od indirektnih poreza je bila veća za 64,6 mil KM od naplate u prvom kvartalu 2019, odnosno za 4,4%. Ostvarena stopa rasta u prvom kvartalu je čak za 1,4 p.p. veća od stope godišnjeg rasta za 2020. godinu projektirane u oktobru 2019. Nakon pozitivnih trendova u prvom kvartalu uslijedio je snažan pad naplate prihoda, s obzirom na situaciju uzrokovanu pandemijom virusa korona. Već u aprilu je neto naplata prihoda pala za 22,2%, a u maju za rekordnih 33,1%.<sup>10</sup> Nakon velikih stopa pada prihoda u aprilu i maju, uslijedilo je poboljšanje u junu i julu sa manjim stopama pada prihoda (4,6% i 3,5%, respektivno), te ponovno veliko pogoršanje naplate u avgustu i septembru (stope pada 20,8% i 14,4%, respektivno). Na nivou devet mjeseci 2020. godine stopa pada kumulativne neto naplate iznosi 10% (Grafikon 3, Dio 1.3.2.)

Imajući u vidu pogoršanje epidemiološke situacije u BiH i u EU ne očekuje se relaksiranje mjera ograničenja ulaska stranih građana i dijaspore u BiH ni pred novogodišnje praznike. Štaviše, moguće su i rigoroznije mjere ne samo na granicama, već i u zemlji, u vidu ograničavanja broja osoba na okupljanjima, ugostiteljskim objektima i sl. koji dovode do smanjenja transfera doznaka, zaposlenosti, dohotka i potrošnje.

Zbog posljednjih trendova u naplati prihoda od indirektnih poreza, i trenutne epidemiološke situacije u BiH i okruženju, realno je očekivati pad prihoda i u posljednjem kvartalu 2020. Projektirani iznos neto naplate prihoda od indirektnih poreza za 2020. godinu iznosi 5.830,2 mil KM, što je za 10,9% manje nego u 2019. godini. Projektirani pad prihoda u apsolutnom iznosu iznosi 711,6 mil KM, što bi bio najveći pad prihoda od indirektnih poreza od osnivanja UIO. Ukoliko se ostvari navedena projekcija, stopa pada prihoda bi bila veća od stope pada prihoda od indirektnih poreza u „kriznoj“ 2009. godini (-9,9%).

Grafikon 25. prikazuje učešće pojedinih vrsta prihoda u projektiranom apsolutnom padu u ukupnih prihoda (u mil KM).

Grafikon 25. Projektirani pad prihoda po vrstama u 2020 (mil KM)



Izvor: Projekcije OMA, oktobar 2020

<sup>10</sup> Usporedba sa odgovarajućim mjesecima prethodne godine.

### 2.1.1. PDV

Na osnovu podataka o naplati prihoda za prva tri kvartala 2020, projektiranih negativnih efekata krize uzrokovane pandemijom virusa korona i projekcija kretanja potrošnje, uvoza, i izvoza u 2020. godini, očekuje se naplata prihoda od PDV-a u iznosu od 3.673,1 mil KM, što je za 8,7% ispod naplate u prethodnoj godini.

### 2.1.2. Akcize i putarina

Projektirani iznos ukupnih prihoda od akciza u 2020. godini iznosi 1.303,3 mil KM, što je za 15,0% manje od ostvarenja u 2019. Projektirani iznos prihoda od putarine iznosi 567,3 mil KM, što je za 12,7% manje od ostvarenja u 2019.

#### *Prihodi od akciza na derivate nafte i putarina*

Dinamika potrošnje derivata nafte od izuzetne je važnosti za prihode od indirektnih poreza. Prihodi od akciza na derivate nafte i putarine činili su 18% neto prihoda od indirektnih poreza u 2019. godini. Sa pripadajućim prihodima od PDV-a taj procenat je bio još veći i iznosio 21%. Ukupna potrošnja derivata nafte je u periodu od 2008. do 2019. godine porasla za 17,5%. U istom periodu je potrošnja dizel goriva porasla za čak 53,1%, dok je potrošnja benzina opala za 47,6%. Ostala potrošnja derivata, koju najvećim dijelom čini lož ulje, je 2016. godine bila za 35,6% veća nego u 2008. godini. Nakon toga je počela snažno opadati, tako da je u 2019. godini bila manja za 49,2% u odnosu na 2008.<sup>11</sup>

Prethodne dvije godine su naročito obilježile snažne promjene na tržištu derivata nafte zbog efekata izmjena Zakona o akcizama iz 2017. godine (u primjeni od 1.2.2018.g.)<sup>12</sup>. U navedenom periodu je također došlo do značajnih promjena u strukturi osnovice akciza<sup>13</sup> na derivate nafte. Učešće lož ulja u osnovici se, značajno smanjilo, sa 5,0% u 2017. na 3,4% u 2019. godini. Učešće kerozina, kao komponente sa najnižom zbirnom stopom oporezivanja akcizom i putarinom, se povećalo sa 1,4% na 2,1%.<sup>14</sup> Uprkos nižoj stopi akcize (0,3 KM/l), visoko učešće dizela u osnovici uz stabilne stope rasta potrošnje, dovelo je do toga da je ova vrsta derivata generirala najveći iznos rasta prihoda od akciza na derivate u periodu 2017-2019. Komponenta potrošnje bezolovnog benzina (kao i njegovo učešće u osnovici za akcize) se smanjila, te je imala negativan utjecaj na stopu rasta prihoda u navedenom periodu. Ukupna osnovica za akcize, odnosno količina oporezovanih derivata porasla je za svega 1,5% u navedenom periodu. Navedena stopa je dosta ispod procijenjene dvogodišnje stope rasta realnog BDP-a i potrošnje, a razloge možemo tražiti u rastu cijena derivata u posmatranom periodu.<sup>15</sup>

Što se tiče prihoda od putarine, slika je dosta drugačija. U 2019. godini je naplaćeno čak 70,1% više prihoda nego u 2017. godini. Radi se o mutiplikovanom efektu rasta stope oporezivanja od

<sup>11</sup> Više o potrošnji derivata nafte u BiH u Regoje A., „Statistička analiza potrošnje derivata nafte“, OMA Bilten br. 183/184, septembar/oktobar 2020

<sup>12</sup> Izmjene politike akciza na derivate nafte i putarine iz 2017. godine odnosile su se na: povećanje stope akcize na lož ulje sa 0,30 na 0,45 KM/l; uvođenje akcize na biogoriva i biotečnosti (0,30 KM/l); rast stope namjenske putarine sa 0,10 na 0,25 KM/l (uz razdvajanje stopa i sredstava prema namjeni za autoputeve i druge puteve); te promjene obuhvata osnovice za putarinu u smislu uključivanja u osnovicu biogoriva i biotečnosti, te tečnog naftnog plina za pogon motornih vozila („Službeni glasnik BiH“ 91/17)

<sup>13</sup> Pojam „osnovica“ za akcize i putarinu i „potrošnja“ derivata podrazumijeva količine izračunate od strane OMA. Uključuje količinu uvezenih derivata nafte i biogoriva i količinu domaćih derivata i biogoriva stavljenih u promet. Količine iz akciznih prijavi uzete sa vremenskim pomakom  $m-1$ , kako bi osnovica bila ispravno prikazana u skladu sa odredbama Zakona o nastanku obaveze i plaćanju akcize.

<sup>14</sup> Treba imati u vidu da ove dvije kategorije derivata nisu mogle imati značajniji utjecaj na kretanje ukupne osnovice i prihoda, s obzirom na njihov nizak ponder u osnovici.

<sup>15</sup> U 2019. godini je naplaćeno 2,7% više neto prihoda od akciza na derivate nafte nego u 2017. godini (korigovani iznos koji u obzir uzima naplaćene prihode od akciza preko potraživanja po osnovu PDV-a).

60% i osnovice za oporezivanje od 6,3% u navedenom periodu.<sup>16</sup> Promjene u strukturi osnovice, što se tiče komponenti koje su bile uključene u 2017., nisu imale utjecaja na efekte kao u slučaju akciza, s obzirom na jedinstvenu stopu oporezivanja derivata putarinom. Izuzetak je proširenje osnovice na biogoriva i tečni naftni plin za pogon motornih vozila, koje je donijelo dodatne prihode.

Pandemija virusa korona donijela je dalje turbulencije na tržište derivata nafte. Karantini i izolacije, smanjenje poslovnih i privatnih putovanja, zabrane okupljanja, međugradskog prevoza i kretanja zbog policijskog sata dovelo je do gubitka prihoda od akciza u periodu u kojem se provode restrikcije. Potrošnja osnovnih životnih namirnica je rigidna nadole, dok se za potrošnju brojnih drugih dobara (npr. namještaj) pretpostavlja da će se dijelom nadoknaditi u periodu nakon popuštanja mjera. Sa druge strane, značajan dio potrošnje derivata nafte u periodu provođenja mjera zaštite biće trajno izgubljen i nenadoknadiv. Na osnovu raspoloživih podataka o potrošnji derivata po vrstama vidimo da je potrošnja dizel goriva, nakon rasta od 2,7% u prvom kvartalu 2020, u drugom kvartalu 2020 pala za 11,6%.<sup>17</sup> Komponenta potrošnje bezolovnog benzina je zabilježila pad i u prvom kvartalu 2020 (4%), dok je u drugom kvartalu pad produbljen na visokih 28,3%. Prema preliminarnom izvještaju UIO o naplati prihoda, ukupni bruto prihodi od akciza na derivate nafte i putarine su do kraja septembra pali po jednakim stopama od 11,2%. Učešće povrata akciza na domaću naftu i derivate nafte (lož ulje) u bruto prihodima od akciza na derivate nafte je prema raspoloživim podacima do avgusta poraslo u 2020. godini za 0,4 p.p.

Prema projekcijama Evropske centralne banke (ECB), očekuje se pad cijena sirove nafte sa 64,0 USD po barelu u 2019. na 42,8 USD po barelu u 2020. godini (Tabela 5).

Tabela 5. Projekcije cijena sirove nafte, \$/barelu

	2019.	2020.	2021.	2022.
Projekcija cijena sirove nafte	64,0	42,8	47,5	49,2

Izvor: ECB, "ECB staff macroeconomic projections for the euro area", Sept 2020

Polazeći od svega navedenog, a uzimajući u obzir projekcije realnih kretanja makroekonomskih pokazatelja, u 2020. se očekuje pad neto prihoda od akciza na derivate nafte i putarine od 13,8% i 12,7%, respektivno u odnosu na naplatu u 2019. godini.

#### *Prihodi od akciza na duhan*

Kompanije iz duhanske industrije su početkom 2020. povećale maloprodajne cijene cigareta iako nije došlo do povećanja specifične akcize na cigarete. Povećanje je pravdano gubicima ostvarenim u prethodnim godinama. U prosjeku za osam mjeseci maloprodajne cijene cigareta su povećane za 5% u odnosu na prosječnu ponderiranu cijenu u 2019. godini. Očekuje se da će duhanske kompanije zadržati postojeće cijene do kraja godine, s obzirom da bi povećanje cijena uz veliki pad potražnje za cigaretama u vrijeme pandemije koronavirusa bilo kontraproduktivno. Imajući u vidu pogoršanje epidemiološke situacije u BiH i u EU, ne očekuje se relaksiranje mjera u borbi protiv koronavirusa do kraja godine, te je realno očekivati nastavak tekućih nepovoljnih trendova u pogledu kretanja vrijednosti tržišta cigareta i količine cigareta, izraženo brojem preuzetih akciznih markica. Imajući gore navedene pretpostavke u vidu očekuje se da će u 2020. godini biti naplaćeno 16,7% manje akciza na duhanske prerađevine u odnosu na naplatu u 2019. godini.

<sup>16</sup> Razlozi višeg rasta osnovice nego u slučaju akciza su: (1) smanjenje potrošnje lož ulja, što je i bio jedan od ciljeva izmjena Zakona, kroz smanjenje zloupotreba u korištenju lož ulja kao pogonskog goriva; (2) proširenje osnovice za putarinu na tečni naftni plin, koji nije bio uključen u osnovicu za putarinu u 2017. godini; (3) pad realizacije oslobođenog dizel goriva koje se koristi za potrebe rudnika, termoelektrana i željeznica u navedenom periodu.

<sup>17</sup> Usporedba sa istim kvartalima 2019.

### 2.1.3. Carine


Prema podacima Agencije za statistiku BiH u prvih osam mjeseci je uvoz roba u BiH pao za 17%<sup>18</sup>. Bruto prihodi od carina su u istom periodu pali za 15,3%. Prema preliminarnom izvještaju UIO, do kraja septembra pad bruto prihoda od carina je blago snižen na 14,6%. Imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju, do kraja godine se ne očekuje značajno poboljšanje trendova prihoda od carina. Projektirani iznos neto prihoda od carina u 2020. godini iznosi 259,0 mil KM što je za 13,9% ispod ostvarenja u 2019.

## 2.2. Projekcije za period 2021-2023

S obzirom na neizvjesnost u vezi sa trajanjem pandemije koronavirusa, a imajući u vidu stečena iskustva u vezi sa širenjem virusa u toku zime i ranom proljeću, nije realno očekivati oporavak naplate prihoda prije drugog kvartala 2021. godine. Projektirane stope rasta prihoda od indirektnih poreza za 2021., 2022., i 2023. godinu iznose 2,8%, 3,5% i 3,7%, respektivno. Projekcija prihoda u navedenom periodu zasnovana je na projektiranim relevantnim makroekonomskim pokazateljima, istorijskoj sezonskoj shemi naplate i projekcijama pojedinih kategorija prihoda za 2020. godinu.

Za razliku od projektiranog pada indirektnih poreza u BDP-a u periodu 2021-2023<sup>19</sup> (Tabela 4, Dio 2), projektirani udio prihoda (OMA) u potrošnji (DEP) u navedenom periodu se kreće na konstantnom nivou od oko 17,7%.

Grafikon 26. Projektirani rast po vrstama prihoda (u mil KM) za period 2021-2023



Izvor: Projekcije OMA, oktobar 2020.

U Grafikonu 26. je prikazan projektirani godišnji rast prihoda po vrstama za period 2021-2023.<sup>20</sup> Najveći generator apsolutnog rasta prihoda od indirektnih poreza u navedenom periodu je PDV, s obzirom na njegovo značajno učešće u prihodima, te planiranim stabilnim stopama rasta. U sve tri

<sup>18</sup> BHAS, Saopštenje od 21.09.2020.


<sup>19</sup> Pad indirektnih poreza u BDP-u se objašnjava padom projektovanog udjela potrošnje u BDP-u u 2022. i 2023. godini (DEP) i činjenici da se određene kategorije prihoda ne naplaćuju *ad valorem*.

<sup>20</sup> Kao i u slučaju 2020., godine projekcije su izrađene na gotovinskoj osnovi. Pretpostavljeno je da neće biti kompenzacija obaveza za akcize i putarinu i potraživanja po osnovu PDV-a. Ukoliko ih eventualno bude to se može odraziti na odstupanja naplate od projekcija po vrstama prihoda, a ne na ukupnu naplatu indirektnih poreza.

navedene godine prihodi od PDV-a generišu preko 60% apsolutnog godišnjeg projektiranog rasta prihoda.

Prihodi od akciza zajedno sa приходima od putarine čine oko 1/3 projektiranog apsolutnog rasta ukupnih prihoda od indirektnih poreza u periodu 2021.-2023. Prihodi od akciza na duhan su, sa druge strane, najveći generator projektiranog apsolutnog rasta prihoda od akciza. U 2021. godini se dvije trećine apsolutnog rasta neto prihoda od akciza odnosi se na akcize na duhan, dok je u naredne dvije godine to učešće nešto niže i iznosi oko 63%.

Grafikon 27. Projekcije prihoda od akciza na duhan



Izvor: Projekcije OMA, oktobar 2020

S obzirom da se ne očekuje promjena politike oporezivanja cigareta u 2021. pretpostavka je da će duhanske kompanije zadržati maloprodajne cijene cigareta iz 2020. godine, kako bi ne bi došlo do daljnje erozije prodaje. S druge strane, očekuje se promjena politike oporezivanja duhana za pušenje u 2021. Povećanje cijena cigareta u 2020. godini je rezultiralo rastom prosječne ponderirane cijene, što je stvorilo pretpostavke da se poveća specifična akciza na duhan za pušenje u 2021<sup>21</sup>. Rast akciznog opterećenja duhana za pušenje uz zadržavanje istog poreznog opterećenja cigareta smanjuje jaz između cijena duhana za pušenje i cigareta, što može imati za posljedicu da konzumenti duhana za pušenje ponovno pređu na pušenje cigareta, kao i da osobe sa nižim dohocima odustanu od skupljeg duhana za pušenje i pređu na korištenje duhana i cigareta sa crnog tržišta. Slične okolnosti desile su se u 2020. godini, kada je zadržana akcizna politika za cigarete iz 2019., a povećana je specifična akciza na duhan za pušenje. Tekući trendovi naplate akciza na rezani duhan u 2020. pokazuju snažan rast oporezovanih količina rezanog duhana i iznosa naplaćene akcize, što znači da je došlo do migracije konzumenata sa tržišta cigareta na tržište duhana za pušenje. Može se očekivati sličan scenarij i u 2021. godini. Pod uvjetom da će doći do zauzdavanja pandemije koronavirusa i prijeko potrebne stabilizacije tržišta i potrošnje tokom 2021. godine, uz zadržavanje maloprodajnih cijena cigareta na nivou iz 2021. godine i nepromijenjene akcizne politike, očekuje se da će vrijednost tržišta cigareta pratiti makroekonomske projekcije potrošnje. Pod gore navedenim pretpostavkama očekuje se blagi rast naplate akciza na duhanske prerađevine u 2021., 2022. i 2023. godini od 3,6%, 3,9% i 4%,

<sup>21</sup> Zakon o akcizama propisuje metodologiju izračuna specifične akcize na duhan za pušenje, koja se temelji na prosječnoj ponderiranoj cijeni cigareta i minimalnoj akcizi na cigarete. Očekuje se da će Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje do kraja oktobra 2020. donijeti odluku o specifičnoj akcizi na duhan za pušenje za 2021. godinu.

respektivno (Grafikon 27). Važan faktor ostvarenja projekcija naplate akciza jeste kontinuirana borba protiv crnog tržišta cigareta i duhana u BiH.

### 3. Razlike u odnosu na prethodne projekcije prihoda od indirektnih poreza

Projekcije prihoda od indirektnih poreza usko su vezane za DEP-ove projekcije BDP-a i njegovih komponenti. Svako odstupanje izvršenja parametara iz nacionalnih računa od njihovih projektiranih vrijednosti predstavlja rizik za projekcije prihoda.


Sa druge strane, projekcije makroekonomskih pokazatelja DEP-a glavno uporište imaju u projekcijama međunarodnih institucija, te će stoga ovdje biti kratko predstavljene projekcije Evropske komisije (EK) i Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), te njihova revizija u periodu prije i poslije izbijanja pandemije koronavirusa.

#### 3.1. Revizija projekcija međunarodnih institucija

##### Projekcije Evropske komisije

Evropska komisija (EK) objavljuje makroekonomske projekcije za EU i njene članice četiri puta godišnje, a nazivaju se po godišnjim dobima objave.<sup>22</sup> U izvještaju EK iz jula 2020. godine<sup>23</sup> (u daljem tekstu: *ljetne projekcije*) se navodi da se Evropska unija suočava sa najdubljom recesijom nakon Drugog svjetskog rata, te da je, tokom perioda sprovođenja najstrožijih restrikcija, ekonomija eurozone poslovala sa svega 70 do 75 procenata svog kapaciteta. Iako su u većini zemalja mjere uvedene sredinom mjeseca marta, podaci pokazuju da je BDP za prvi kvartal pao za 3,6% u eurozoni, a za 3,2% u EU. U ljetnim projekcijama EK je izvršena dalja revizija rasta ekonomije naniže u odnosu na njihove prethodne projekcije.

Grafikon 28. Procjene EK za rast BDP-a u EU i EA, 2020 i 2021



Izvor: Prezentacija OMA na osnovu projekcija EK

<sup>22</sup> EK godišnje objavljuje dvije sveobuhvatne projekcije (proljetna i jesenja), i dvije privremene projekcije (zimsko i ljetno); <https://ec.europa.eu/>

<sup>23</sup> European Commission, European Economic Forecast, Summer 2020 - interim


Iz Grafikona 28. se mogu vidjeti posljednje četiri projekcije EK rasta ekonomije EU za 2020 i 2021. godinu. Na x osi je predstavljeno vrijeme izrade projekcija EK, a na y osi projektirana stopa rasta BDP-a za 2020. godinu (lijevo) i 2021. godinu (desno). Vidimo da su projekcije rasta BDP-a za 2020. godinu snižene sa +1,4% (jesenje projekcije iz 2019) do -8,3% (ljetne projekcije iz 2020). Smjer revizije projekcija rasta BDP-a EU za 2021. godinu išao je u suprotnom pravcu, sa +1,4% (jesenje projekcije iz 2019) do +5,8% (ljetne projekcije iz 2020).

U ljetnim projekcijama EK se navodi da se i ova prognoza temelji na nizu pretpostavki, od kojih su najvažnije da je najveći negativni utjecaj pandemije koronavirusa ispoljen u drugom kvartalu 2020, te da neće doći do novog velikog vala infekcija. Što se tiče mjera ograničavanja, pretpostavlja se njihovo postepeno ukidanje u EU, te da neće biti potrebe za povratak na stroge mjere sa početka pandemije. Takođe se napominje da su kontinuirane mjere socijalnog distanciranja uljučene u posljedice na sektore u kojima je neizbježan međuljudski kontakt.

### Projekcije Međunarodnog monetarnog fonda

Projekcije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) iz juna 2020<sup>24</sup> su takođe bile više pesimistične od njihovih prethodnih projekcija. Pad svjetske ekonomije je bio projektiran na nivou od 4,9% za 2020. godinu. To je za 1,9 p.p. veći pad nego što je bilo predviđeno u MMF-ovim aprilskim projekcijama. Projekcija rasta BDP-a za Eurozonu je bila negativna i iznosila -10,2%. U odnosu na MMF-ove aprilске projekcije revidirana je za -2,7 p.p, a u odnosu na januarske za čak -11,5 p.p.

Grafikon 29. Procjene MMF-a za rast BDP-a u Eurozoni, 2020 i 2021



Izvor: Prezentacija OMA na osnovu projekcija MMF-a

U oktobru 2020. godine je MMF objavio svoje nove projekcije<sup>25</sup> prema kojim se predviđa nešto niži realni pad svjetske ekonomije (4,4%) nego što je to bilo predviđeno junskim projekcijama (4,9%). U objašnjenju se navodi da je revizija projekcija za 2020. godinu izvršena zbog nešto boljeg ishoda u drugom kvartalu nego što je to bilo predviđeno junskim projekcijama, koji je ostvaren uglavnom u razvijenim ekonomijama, te zbog znakova bržeg oporavka u trećem kvartalu 2020. Za narednu 2021. godinu projektirana nešto blaža stopa rasta svjetske ekonomije (5,2%), u odnosu na odgovarajuću projektovanu stopu rasta u junu (5,4%). Projekcija rasta BDP-a za Eurozonu u

<sup>24</sup> IMF, World Economic Outlook Update, June 2020

<sup>25</sup> IMF, World Economic Outlook, October 2020

2020. godini je u oktobarskim projekcijama takođe revidirana sa -10,2% na -8,3%, a za 2021. godinu sa 6,0% na 5,2%.


Projekcije MMF-a zasnivaju se na brojnim pretpostavkama, a uključuju nastavak socijalnog distanciranja i u 2021. godini, sa postepenim ukidanjem te mjere borbe protiv virusa korona kako se bude širio obuhvat vakcinacijom i poboljšavao terapijski odgovor.<sup>26</sup>

Prema posljednjim projekcijama iz oktobra, MMF za Bosnu i Hercegovinu prognozira realni pad BDP-a od 6,5% u 2020., te rast od 5% u 2021.

### 3.2. DEP, revizija projekcija makroekonomskih pokazatelja za BiH

Direkcija za ekonomsko planiranje BiH (DEP) je od septembra prošle godine više puta revidirala projekcije makroekonomskih pokazatelja (Grafikon 30). Prije pojave koronavirusa (projekcije iz septembra 2019. godine) za 2020. godinu je planirana realna stopa rasta BDP-a od +3,5%. Sa pojavom pandemije koronavirusa, u aprilu ove godine DEP je drastično snizio projekciju realnog rasta BDP-a za 2020. godinu na -2,3%. U mjesecu maju je ta projekcija dalje revidirana na -2,9%, a u septembru na -3,1% (Grafikon 30, lijevo). Projekcije DEP-a za rast ekonomije BiH u 2021. godini su u proteklih godinu dana više puta revidirane naniže (Grafikon 30, desno).

Grafikon 30. DEP: posljednje i prethodne projekcije BDP za BiH




Izvor: Prezentacija OMA na osnovu projekcija DEP-a

U Grafikonu 31. su prikazane DEP-ove projekcije BDP-a, uvoza, izvoza i privatne potrošnje, a koje su izrađene u proteklih godinu dana. Iz njega se mogu jasno vidjeti korekcije projekcija navedenih komponenti BDP-a u proteklom periodu. Kao posljedica efekata pandemije koronavirusa, u periodu od septembra 2019. do septembra 2020. godine su projekcije nominalnih stopa rasta uvoza revidirane naniže za 16 p.p., izvoza za 19 p.p., a privatne potrošnje za preko 6 p.p. Projekcije rasta investicija su revidirane za čak 21 p.p., sa +10,2% na -11,3%. Jedino su projekcije vladine potrošnje revidirane naviše sa +2,1% na +2,9% jer se „tokom trajanja pandemije očekuje pojačani angažman institucija u okviru borbe za zaštitu javnog zdravlja kao i saniranje ekonomskih posljedica Covida-19“.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Ibid, str. 7. i 8.

<sup>27</sup> DEP, Makroekonomske projekcije, septembar 2020

Grafikon 31. DEP: posljednje i prethodne projekcije makroekonomskih pokazatelja



Izvor: Prezentacija OMA na osnovu projekcija DEP-a

### 3.3. OMA, revizija projekcija prihoda od indirektnih poreza

#### Razlike u odnosu na projekcije iz oktobra 2019

U skladu sa tekućim trendovima naplate prihoda i revizijom projekcija makroekonomskih pokazatelja (DEP), OMA kontinuirano revidira svoje projekcije prihoda od indirektnih poreza. U odnosu na projekcije rađene prije godinu dana (OMA, oktobar 2019), na osnovu tada projektovanog nominalnog rasta BDP-a od 4,4% (DEP, septembar 2019), projektovani iznos naplate indirektnih poreza je sada revidiran za -878,5 mil KM (OMA, oktobar 2020).

#### Razlike u odnosu na projekcije iz juna 2020

U odnosu na prethodne projekcije prihoda od indirektnih poreza (OMA, juni 2020), projekcije za 2020. su sada revidirane za -427,6 mil KM (Tabela 6).

Prihodi od PDV-a su revidirani za -176,5 mil KM. Negativna korekcija se u potpunosti odnosi na prihode od PDV-a na uvoz. Korekcija se objašnjava time što je u junu korištena DEP-ova projekcija pada uvoza po stopi od 7,6% u 2020, a da je do kraja avgusta, prema podacima Agencije za statistiku BiH, u uvoz roba u BiH pao za visokih 17%. Na osnovu trenutne epidemiološke situacije u BiH i okruženju ne možemo očekivati oporavak uvoza ni u zadnjem kvartalu 2020.

Od ukupne korekcije od -190,3 mil KM na projekcijama akciza za 2020. godinu, čak -139,6 se odnosi na prihode od akciza na duhan. Junske projekcije akciza na duhanske prerađevine bazirale su se na pozitivnim trendovima u naplati akciza u prva četiri mjeseca, koji su *de facto* posljedica percepcije duhanskih kompanija u vezi sa trajanjem pandemije i optimističnih očekivanja da će se ekonomija, zaposlenost i potrošnja oporaviti sredinom godine. Iako se pretpostavljalo da potrošnja cigareta nerezidenata i dijaspora ima određeni udio u ukupnoj potrošnji zbog nepostojanja egzaktnih istorijskih podataka, u situaciji kada je onemogućen dolazak u BiH nerezidentima i dijaspori, loši tekući trendovi u naplati akciza indirektno ukazuju da je stvarni utjecaj eksterne potrošnje cigareta uveliko potcijenjen. Prilagođavajući se lokalnoj potražnji duhanske kompanije su plasman cigareta reducirale u hodu, što je rezultiralo značajno slabijom uplatom prihoda od akciza od projekcija. Rezultat navedenih pretpostavki je velika diskrepanca u odnosu na projektirane prihode od akciza.

Tabela 6. Razlike projekcija za period 2020-2023 u odnosu na projekcije iz juna 2020

	u mil KM					u % BDP-a *)			
	2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023
PDV	-176,5	-205,8	-218,6	-235,6		-0,5	-0,6	-0,6	-0,6
Akcize	-190,3	-206,1	-211,1	-214,5		-0,5	-0,6	-0,6	-0,5
Carine	-14,7	-20,3	-27,4	-36,7		0,0	-0,1	-0,1	-0,1
Putarina	-47,2	-68,8	-70,8	-72,4		-0,1	-0,2	-0,2	-0,2
Ostalo	1,1	-2,0	-3,1	-4,3		0,0	0,0	0,0	0,0
UKUPNO	-427,6	-502,9	-531,0	-563,5		-1,2	-1,4	-1,4	-1,4

\*) Projekcija BDP, DEP, septembar 2020

U odnosu na projekcije iz juna 2020, razlike projekcija prihoda od indirektnih poreza za 2021., 2022. i 2023. godinu iznose -502,9 mil KM, -531,0 mil KM i 563,5 mil KM. Razlike su nastale zbog korekcija na projekcijama prihoda po vrstama za 2020. godinu, a koja je osnova za projekcije za naredni period, te zbog korekcija makroekonomskih pokazatelja (DEP) u odnosu na one korištene u junu (Grafikoni 31).

#### 4. Rizici

Imajući u vidu ogromne nepoznanice u trenutku izrade projekcija o jačini i trajanju šoka uzrokovanog pandemijom virusa korona, te korištene pretpostavke (DEP, makroekonomske projekcije) da će kriza biti prevaziđena u kratkom roku, **ističemo da postoje značajni rizici za ostvarenje projekcija prihoda od indirektnih poreza, pri čemu preovladavaju rizici lošijeg ishoda.** S obzirom na osnovne postavke projekcija indirektnih poreza i ukupne ekonomske uslove u BiH i u svijetu, ostvarenje projektiranog nivoa prihoda od indirektnih poreza u periodu 2020-2023 je podložno sljedećim rizicima: (1) svim rizicima za ostvarenje projektiranih makroekonomskih pokazatelja (DEP) i (2) rizicima koji se odnose na samu naplatu prihoda od indirektnih poreza i borbu protiv sive ekonomije.

Projekcije prihoda od indirektnih poreza su usko vezane za projekcije makroekonomskih pokazatelja DEP-a. Svi rizici koje DEP pominje u svojim projekcijama po automatizmu predstavljaju i rizike za projekcije prihoda od indirektnih poreza, pošto svako odstupanje realizacije DEP-ovih parametara od njihovih projektiranih vrijednosti neizbježno dovodi i do odstupanja realizovanih od projektovanih prihoda od indirektnih poreza. U DEP-u navode da se rizici za njihove projekcije mogu klasifikovati u dvije grupe, i to na vanjske i unutrašnje, pri čemu su vanjski rizici dosta izvjesniji i utjecajniji na kretanje ekonomskog rasta u BiH. Epidemija virusa korona je primarni rizik za realizaciju DEP-ovih projekcija. S druge strane, kao prijetnju realizaciji svojih projekcija u DEP-u navode unutrašnje izazove, odnosno unutrašnje rizike u Bosni i Hercegovini (složen sistem donošenja odluka, spor tempo provođenja ekonomskih reformi u zemlji). Takođe navode da bi eventualno kašnjenje u procesu formiranja vlasti moglo negativno odraziti na planiranu dinamiku izvršenja javnih investicija i ukupni ekonomski rast. Što se tiče rizika u srednjem roku za period 2021-2023. oni se, prema DEP-u, odnose na "migraciju stanovništva iz BiH, posebno mladog, obrazovanog i kvalifikovanog kadra, što bi moglo rezultirati smanjenjem produktivnosti i sporijim rastom BDP-a od projektiranog".<sup>28</sup>

U rizike koji mogu ugroziti izvršenje projekcija naplate prihoda od indirektnih poreza u sferi politike i administriranja indirektnim porezima možemo ubrojati sljedeće:

- Slabljenje borbe protiv crnog tržišta duhanskih prerađevina nakon okončanja harmonizacije poreznog opterećenja cigareta u BiH sa standardima EU;
- Slabljenje borbe protiv PDV prevara, pogotovo u sferi povrata, koji, u situaciji pada zaposlenosti i nelikvidnosti obveznika postaju atraktivni za prevare;
- Izmjene politike indirektnog oporezivanja koje bi mogle dovesti do značajnog pada prihoda, kao što su diferencirane stope PDV-a i akciza;
- Promjena režima naplate akciza na uvozne duhanske prerađevine koja podrazumijeva naplatu pri uvozu duhanskih prerađevina umjesto u mometu preuzimanja akciznih markica. Prelazak sa starog na novi režim naplate bi prouzročio velike jednokratne gubitke prihoda, što bi, s obzirom na značajan udio akciza na duhanske prerađevine u ukupnim indirektnim porezima, izazvalo poremećaj u financiranju korisnika budžeta.

<sup>28</sup> Ibid. str. 7

## Robna razmjena za period januar - septembar 2020. godine

(piše: Mirjana Popović, stručni savjetnik - makroekonomista)

Analizom robne razmjene Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH) sa drugim zemljama, za period januar - septembar 2020. godine (u daljem tekstu: I-IX 2020), naglasak je na uticaju trenutnih globalnih kretanja vanjskotrgovinske razmjene nakon uvođenja preventivnih mjera suzbijanja i spriječavanja širenja pandemije koronavirusa u zemlji. Ova analiza predstavlja nastavak analiza objavljenih u prethodnim brojevima biltena Odjeljenja za čije potrebe je korišten period prvih devet mjeseci tekuće, kao i isti period prethodnih godina.


Podaci predstavljeni analizom obuhvataju ukupnu vanjskotrgovinsku razmjenu prikazanu prema najznačajnijim regionima (EU<sup>29</sup>, CEFTA<sup>30</sup>, EFTA<sup>31</sup>, azijske zemlje u razvoju), razmjenu prema najznačajnijim vanjskotrgovinskim partnerima, kao i razmjenu prema vrsti proizvoda.

### 1. Glavna kretanja u vanjskotrgovinskoj razmjeni

U prvih devet mjeseci 2020. godine, BiH je zabilježila pad obima vanjskotrgovinske razmjene. Izvoz je manji za 12,6 %, dok je uvoz manji za 15,8 % u odnosu na prvih devet mjeseci prethodne godine. Pokrivenost uvoza izvozom iznosi 61,5 % i veća je za 2,2 p.p. u odnosu na isti period prethodne godine.

Grafikon 1. prikazuje kretanja robne razmjene BiH sa inostranstvom za prvih devet mjeseci u periodu 2008-2020. godina. Predstavljene su vrijednosti uvoza i izvoza u milionima KM (lijeva vertikalna skala), te procentualne vrijednosti pokrivenosti uvoza izvozom (desna vertikalna skala) za posmatrani period.

Grafikon 1.



Izvor: Agencija za statistiku BiH, prikaz OMA

Iako je u prvih devet mjeseci ove godine zabilježen pad obima vanjskotrgovinske razmjene, u ovom periodu zabilježeno je ukupno smanjenje vanjskotrgovinskog deficita od 20,4% u odnosu na

<sup>29</sup> Evropska Unija

<sup>30</sup> Central European Free Trade Agreement (CEFTA) - Ugovor o slobodnoj trgovini zemalja centralne Evrope (Albanija, BiH, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Moldavija, Srbija i UNMIK/Kosovo)


<sup>31</sup> Evropsko udruženje slobodne trgovine koje ujedinjuje tržišta Švajcarske, Norveške, Islanda i Lihtenštajna

isti period prethodne godine. S obzirom da je uvoz smanjen zbog vanrednih okolnosti, smanjenje vanjskotrgovinskog deficita se ne može posmatrati s pozitivne strane. Zbog mjera preduzetih u suzbijanju širenja virusa korona, smanjenje vanjskotrgovinskog deficita predstavlja posljedicu opadanja cjelokupne vanjskotrgovinske aktivnosti.

Grafikonom 2 prikazano je kvartalno kretanje uvoza i izvoza, te pokrivenost uvoza izvozom u periodu od prvog kvartala 2008. godine do trećeg kvartala 2020. godine (I-III 2008 - VII-IX 2020). Na početku svake godine su vidljive sezonske oscilacije. Do tekuće godine, obim vanjskotrgovinske razmjene BiH u toku jedne kalendarske godine, najniži je bio u prvom kvartalu svake godine. Međutim, uvođenje mjera u borbi protiv pandemije koronavirusa početkom marta, prouzrokovalo je najznačajnije smanjenje uvoza i izvoza u drugom kvartalu tekuće godine.

Tako je u ovoj godini u drugom kvartalu zabilježen manji obim vanjskotrgovinske razmjene u odnosu na prvi kvartal, dok je dvogodišnji trend kretanja bio povećanje uvoza i izvoza u drugom kvartalu u odnosu na prvi kvartal. Nakon ublažavanja, odnosno „popuštanja” mjera, u trećem kvartalu dolazi do blagog povećanja obima vanjskotrgovinske razmjene, te je zabilježeni uvoz i izvoz na nivou prvog kvartala. Uvoz u trećem kvartalu u odnosu na drugi kvartal veći je za 15,2%, dok je izvoz veći za 13,2%.

Grafikon 2.



Izvor: Agencija za statistiku BiH, prikaz OMA

U tabeli 1 prikazan je procenat povećanja/smanjenja vanjskotrgovinske razmjene na mjesečnom nivou za prvih devet mjeseci 2020. godine, a u odnosu na isti period 2019. godine.

Tabela 1.

	jan 2020 / jan 2019	feb 2020/ feb 2019	mar 2020/ mar 2019	apr 2020/ apr 2019	maj 2020/ maj 2019	jun 2020/ jun 2019	jul 2020/ jul 2020	avg 2020/ avg 2020	sep 2020/ sep 2020	Q3 2020/ Q3 2019
Izvoz	0.0	-0.3	-14.2	-32.7	-28.3	-10.8	-13.1	-8.2	-0.7	-12.6
Uvoz	-4.4	1.2	-16.3	-35.2	-34.6	-11.9	-13.4	-14.4	-5.7	-15.8
Obim	-2.6	0.6	-15.6	-34.3	-32.3	-11.5	-13.3	-12.2	-3.8	-14.6
Pokrivenost	4.5	-1.5	2.5	3.9	9.5	1.3	0.4	7.2	5.3	3.8
Deficit	-12.9	3.4	-19.0	-38.9	-42.8	-13.7	-13.9	-22.0	-14.1	-20.4

Izvor: Agencija za statistiku BiH, prikaz OMA

Iz tabele je vidljivo da su globalne i nacionalne mjere suzbijanja virusa dovele do pada aktivnosti i potrošnje u zemlji, što je rezultiralo padom ukupnog obima vanjskotrgovinske razmjene. Usljed zatvaranja granica, već u martu je zabilježen značajan pad uvoza i izvoza u odnosu na isti period prethodne godine. Mart mjesec zvanično predstavlja početak prirodne nesreće uzrokovane pandemijom Covid-19 u BiH, odnosno novonastalo stanje koje je trajalo i u narednim mjesecima obuhvaćenim analizom. Najveći pad izvoza i uvoza zabilježen je u aprilu i maju kada su mjere suzbijanja pandemije bile najrigoroznije. Nakon blagog „popuštanja“ mjera u junu, zabilježeno je manje smanjenje obima vanjskotrgovinske razmjene. Isti trend nastavljen je na mjesečnom nivou i u trećem kvartalu.

U tabeli 2 prikazan je procenat povećanja/smanjenja vanjskotrgovinske razmjene na kvartalnom nivou za prva tri kvartala 2020. godine, a u odnosu na isti period 2019. godine.

Tabela 2.


	Q1 2020/Q1 2019	Q2 2020/Q2 2019	Q3 2020/Q3 2019
Izvoz	-5.2	-24.1	-7.3
Uvoz	-7.1	-27.8	-11.2
Obim	-6.4	-26.4	-9.8
Pokrivenost	2.1	5.0	4.4
Deficit	-10.0	-33.0	-16.7

Izvor: Agencija za statistiku BiH, prikaz OMA

### 1.1. Vanjskotrgovinska razmjena BiH prema najznačajnijim regionima za period I-IX 2020. godine

U grafikonu 3 prikazan je procenat učešća najznačajnijih regiona u vanjskotrgovinskoj razmjeni sa BiH u prvih devet mjeseci 2020. godine.

Grafikon 3.



Izvor: Agencija za statistiku BiH, prikaz OMA

EU kao najznačajniji partner BiH u vanjskotrgovinskoj razmjeni, u prvih devet mjeseci 2020. godine učestvuje sa 73,0% izvoza i 60,6% uvoza. Izvoz u zemlje EU u posmatranom periodu manji je za 13,5%, dok je uvoz manji za 17,8% u odnosu na isti period prethodne godine. Pokrivenost uvoza izvozom iznosi 74,1%, što je za 3,6 p.p. veće u odnosu na isti period 2019. godine.

Zemlje članice CEFTA u vanjskotrgovinskoj razmjeni sa BiH u prvih šest mjeseci tekuće godine učestvuju sa 15,9% izvoza i 12,8% uvoza. Izvoz je manji za 14,3%, dok je uvoz manji za 11,8% u odnosu na isti period prethodne godine. Pokrivenost uvoza izvozom iznosi 76,8 %, što je za 2,2 p.p. manje u odnosu na isti period 2019. godine.

Zemlje članice EFTA u vanjskotrgovinskoj razmjeni sa BiH u prvih šest mjeseci tekuće godine učestvuju sa 2,9% izvoza i 0,8% uvoza. Izvoz je veći za 8,6%, dok je uvoz manji za 9,8% u odnosu na isti period prethodne godine. Pokrivenost uvoza izvozom iznosi 217,1%, što je za 36,8 p.p. veće u odnosu na isti period 2019. godine.

BiH je u vanjskotrgovinskoj razmjeni sa grupom azijskih zemalja u razvoju, u prvih šest mjeseci 2020. godine ostvarila 1,5% izvoza i 11,7% uvoza. Od ukupno ostvarenog uvoza iz ove grupe zemalja, 69,6% se odnosi na uvoz iz Kine. Izvoz je manji za 21,9%, dok je uvoz manji za 7,2% u odnosu na isti period prethodne godine. Pokrivenost uvoza izvozom iznosi 7,8%, što je za 1,5 p.p. manje u odnosu na isti period 2019. godine.

### **1.2. Vanjskotrgovinska razmjena BiH prema najznačajnijim vanjskotrgovinskim partnerima za period I-IX 2020. godine**

U tabeli 3 prikazano je učešće u izvozu prema deset najznačajnijih vanjskotrgovinskih partnera BiH u prvih devet mjeseci 2019. i 2020. godine. Takođe, prikazan je procenat povećanja/smanjenja izvoza u prva tri kvartala tekuće godine, u odnosu na isti period prethodne godine.

Tabela 3.

BH IZVOZ (% učešća)				
R.Br.	Zemlja	I-IX 2019	I-IX 2020	porast (%)
1	Njemačka	14.7	15.8	-5.9
2	Hrvatska	12.4	13.3	-6.3
3	Srbija	11.2	10.9	-14.8
4	Austrija	9.8	9.9	-11.6
5	Italija	11.6	9.5	-28.7
6	Slovenija	8.7	9.0	-10.1
7	Crna Gora	3.5	2.9	-27.0
8	Turska	2.4	2.8	1.6
9	Švicarska	2.1	2.6	9.8
10	Holandija	2.2	2.3	-6.9
	ostale zemlje	21.5	21.1	-14.2
	ukupno	100.0	100.0	

Izvor: Agencija za statistiku BiH, prikaz OMA

Iz tabele se vidi da je najznačajniji partner, odnosno zemlja u koju je BiH najviše izvozila u periodu januar-septembar 2020. godine, Njemačka. Ona je istovremeno i najznačajniji izvozni partner BiH u EU. U istom periodu, iz grupe zemalja članica CEFTA regiona, BiH je najviše izvozila u Srbiju, dok najveći izvoz iz BiH u zemlje EFTA regiona bilježi Švicarska.

U tabeli je prikazan i procenat povećanja/smanjenja izvoza. Pokazatelji predstavljeni tabelom odražavaju nepovoljnu sliku uzrokovanu pandemijom Covid-19, smanjenje izvoza na tržišta

glavnih trgovinskih partnera te smanjenje izvoza na sva ostala tržišta osim na tržište Švajcarske i Turske.<sup>32</sup>

Izvoz u Italiju najviše je opao, 28,7%, a s obzirom na ranu pojavu koronavirusa te rano uvođenje mjera za sprječavanje širenja virusa u toj zemlji, pri čemu je početkom tekuće godine došlo do značajnijeg pada aktivnosti, odnosno do pada ukupne robne razmjene. Pad izvoza u Italiju u prvih devet mjeseci tekuće godine manji je za 6,2 p.p. u odnosu na pad izvoza u ovu zemlju u prvih šest mjeseci tekuće godine kada je iznosio 34,9%. Uzrok oporavka je posljedica ublažavanja mjera, te otvaranje granica u trećem kvartalu u odnosu na mjere koje su u Italiji bile na snazi u drugom kvartalu tekuće godine.

Ograničavanje vanjskotrgovinske razmjene, prouzrokovalo je značajan pad izvoza koji je BiH zabilježila i sa drugim zemljama glavnim trgovinskim partnerima.

U tabeli 4 prikazano je učešće u uvozu u BiH prema deset najznačajnijih vanjskotrgovinskih partnera zemlje u prvih devet mjeseci 2019. i 2020. godine. Takođe, prikazan je procenat povećanja/smanjenja uvoza u prva tri kvartala tekuće godine, u odnosu na isti period prethodne godine.

Tabela 4.

BH UVOZ (% učešća)				
R.Br.	Zemlja	I-IX 2019	I-IX 2020	porast (%)
1	Njemačka	12.1	12.3	-14.6
2	Italija	11.8	11.5	-17.7
3	Srbija	10.8	11.3	-12.1
4	Hrvatska	10.4	9.2	-25.7
5	Kina	7.4	8.1	-7.3
6	Turska	4.8	5.2	-10.4
7	Slovenija	4.6	4.9	-9.6
8	Austrija	3.6	4.0	-6.9
9	Poljska	3.0	3.1	-13.7
10	Mađarska	2.7	2.7	-16.6
	ostale zemlje	28.7	27.7	-18.4
	ukupno	100.0	100.0	

Izvor: Agencija za statistiku BiH, prikaz OMA

Najznačajniji partner, odnosno zemlja iz koje je BiH najviše uvozila u periodu januar-septembar 2020. godine je Njemačka. Ona je istovremeno i najznačajniji uvozni partner BiH iz EU. U istom periodu, od partnera iz grupe zemalja članica CEFTA regiona, BiH je najviše uvozila iz Srbije, dok je iz grupe azijskih zemalja u razvoju najveći uvoz u BiH zabilježen iz Kine.

U tabeli je prikazan i procenat povećanja/smanjenja uvoza. Posljedica smanjenja uvoza u BiH uzrokovana je stagnacijom razmjene u posmatranom periodu, odnosno smanjenom ukupnom domaćom potražnjom i potrošnjom kao i smanjenjem cijena nafte i naftnih derivata u navedenom periodu.

<sup>32</sup> Poređenje izvoza u Tursku u period januar-septembar 2020. godine sa izvozom u istom periodu prethodne godine, nije relevantno zbog problema prouzrokovanih zastojem izvoza u prošloj godini, a kao posljedica neratifikacije Sporazuma o slobodnoj trgovini.

Iz tabele se vidi da je uvoz iz Hrvatske najviše opao, 25,7%. Pad uvoza iz Hrvatske u prvih devet mjeseci tekuće godine manji je za 1,5 p.p. u odnosu na pad uvoza iz ove zemlje u prvih šest mjeseci tekuće godine kada je iznosio 27,2%. Kao i na pad izvoza, kriza prouzrokovana ranim uvođenjem mjera te restrikcijama nastalim pojavom pandemije, uticala je na značajan pad uvoza iz Italije, 17,7%, kao jednog od najznačajnijih vanjskotrgovinskih partnera BiH. Takođe, uvoz je smanjen iz svih drugih glavnih trgovinskih partnera zemlje.

### 1.3. Vanjskotrgovinska razmjena BiH prema vrsti proizvoda u periodu I-IX 2020. godine

U tabeli 5 prikazano je učešće u izvozu deset najznačajnijih grupa proizvoda u periodu januar-septembar 2019. i 2020. godine. Takođe, tabelom je predstavljen procenat povećanja/smanjenja izvoza određene vrste robe.

Od prikazanih deset najznačajnijih grupa proizvoda, ni jedna grupa proizvoda nije ostvarila pozitivan izvoz u odnosu na isti period prošle godine.

Tabela 5.

IZVOZ (% učešća)					
R.br.	kod	Opis kodne oznake	I-IX 2019	I-IX 2020	porast (%)
1	94	Namještaj; oprema za krevete i sl. proizvodi (madraci, jastuci i sl.); svjetiljke i dr. rasvjetna tijela, koja nisu uključena na drugom mjestu;	8.7	9.4	-5.9
2	85	Električne mašine i oprema i njihovi dijelovi; aparati za snimanje ili reprodukciju zvuka; televizijski aparati za snimanje ili reprodukciju slike i zvuka i sl.	6.9	7.9	-0.8
3	84	Nuklearni reaktori, kotlovi, mašine, aparati i mehanički uređaji; njihovi dijelovi	7.1	7.2	-11.2
4	27	Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije; bitumenske materije; mineralni voskovi	8.3	7.0	-25.4
5	73	Proizvodi od željeza i čelika	6.7	6.9	-9.5
6	44	Drvo i proizvodi od drveta; drveni ugalj	6.5	6.8	-9.1
7	64	Obuća, nazuvci i slični proizvodi; dijelovi tih proizvoda	6.4	6.2	-15.3
8	28	Neorganski hemijski proizvodi; organska i neorganska jedinjenja plemenitih metala, metala rijetkih zemlji, radioaktivnih elemenata i izotopa	5.4	5.0	-19.1
9	39	Plastične mase i proizvodi od plastičnih masa	4.3	4.9	-1.4
10	72	Željezo i čelik	5.1	4.2	-28.1
I		Ukupno (1-10)	65.5	65.5	-12.5
II		Ostali proizvodi	34.5	34.5	-12.7
		UKUPNO (I + II)	100.0	100.0	

Izvor: Agencija za statistiku BiH, prikaz OMA

U tabeli 6 prikazano je učešće u uvozu deset najznačajnijih grupa proizvoda u periodu januar-septembar 2019. i 2020. godine. Takođe, predstavljen je procenat povećanja/smanjenja uvoza određene vrste robe.

Od prikazanih deset najznačajnijih grupa proizvoda, samo jedna grupa proizvoda kodne oznake 30 - Farmaceutski proizvodi, ostvarila je pozitivan uvoz u odnosu na isti period prethodne godine. Uvoz preostalih najznačajnijih grupa proizvoda je smanjen.

Tabela 6.

UVOZ (% učešća)					
R.br.	kod	Opis kodne oznake	I-IX 2019	I-IX 2020	porast (%)
1	27	Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije; bitumenske materije; mineralni voskovi	14.3	10.0	-41.2
2	84	Nuklearni reaktori, kotlovi, mašine, aparati i mehanički uređaji; njihovi dijelovi	8.1	7.9	-18.0
3	87	Vozila, osim željezničkih ili tramvajskih vozila i njihovi dijelovi i pribor	7.7	6.6	-27.6
4	85	Električne mašine i oprema i njihovi dijelovi; aparati za snimanje ili reprodukciju zvuka; televizijski aparati za snimanje ili reprodukciju slike i zvuka i sl.	5.8	6.5	-5.3
5	39	Plastične mase i proizvodi od plastičnih masa	5.4	6.0	-6.4
6	30	Farmaceutski proizvodi	3.2	3.9	4.8
7	72	Željezo i čelik	3.2	3.3	-14.8
8	73	Proizvodi od željeza i čelika	2.6	2.8	-9.2
9	76	Aluminij i proizvodi od aluminija	2.2	2.2	-14.7
10	48	Papir i karton; proizvodi od papirne mase, papira ili od kartona	1.8	2.0	-9.7
I		Ukupno (1-10)	54.3	51.2	-20.6
II		Ostali proizvodi	45.7	48.8	-90.0
		UKUPNO (I + II)	100.0	100.0	

Izvor: Agencija za statistiku BiH, prikaz OMA

## 2. Zaključak

BiH se već u martu tekuće godine suočila sa posljedicama problema na globalnom nivou, koji za posljedicu imaju pad obima vanjskotrgovinske razmjene uslijed zatvaranja granica zemalja u regionu i zemalja EU prema regionu, a koje su i najznačajniji vanjskotrgovinski partneri zemlje. Tako je, vanjskotrgovinska razmjena BiH, odnosno uvoz i izvoz u prvih devet mjeseci tekuće godine u velikom padu, pri čemu je zabilježen veći pad uvoza od izvoza roba i usluga iz zemlje. Jedan od najznačajnijih ekonomskih pokazatelja zemlje koji pruža informacije o nivou konkurentnosti njenog privatnog sektora, kao i nivou ostvarene dodane vrijednosti u proizvodnji, jeste vanjskotrgovinski bilans. Nažalost, ovaj pokazatelj konstantno pokazuje deficit BiH.

S obzirom da je pandemija virusa korona uzrokovala pad ukupnih ekonomskih aktivnosti i usporavanje ekonomija na globalnom nivou, u periodu januar-septembar 2020. godine očekivano je došlo do izražajnog usporavanja vanjskotrgovinske razmjene, a samim tim i do smanjenja ukupne ekonomske aktivnosti zemlje, u odnosu na isti period prethodne godine. Mjere kao što su ograničavanje i prestanak rada poslovnih subjekata, zatvaranje granica, poremećaj u lancima snabdijevanja, rezultirale su padom domaće i strane potražnje, što je direktno uticalo na razmjenu roba i usluga čime su pogođeni svi sektori. Pojedini sektori orijentisani ka domaćem tržištu manje su pogođeni novonastalom situacijom od sektora orijentisanih ka inostranom tržištu. Od pojave pandemije koronavirusa početkom tekuće godine u Kini, te njenog prelijevanja na evropsko tržište, bh kompanije su se suočile sa problemom nabavke sirovina, odnosno repromaterijala, a kasnije i otežanim izvozom. Mnoge kompanije izgubile su partnere jer se isporuke nisu kontinuirano i nesmetano nastavile. Novonastalo stanje posebno se negativno odrazilo na mala ili srednja preduzeća koja su značajan dio bh ekonomije.

Kretanja u vanjskotrgovinskoj razmjeni je još uvijek neizvjesno prognozirati, međutim pretpostavke su da bi pandemija mogla dodatno ugroziti vanjskotrgovinsku razmjenu do kraja

godine. BiH kao izvozno orijentisana i uvezno zavisna zemlja, nema sistem koji bi ju zaštitio od vanjskih uticaja, te je teško prognozirati vanjskotrgovinski oporavak zemlje. Ukoliko najavljeni novi "talasi" pandemije ne bi prouzrokovali pooštavanje mjera u borbi protiv koronavirusa, a što bi za posljedicu imalo ponovno zatvaranje granica, BiH bi već sljedeće godine mogla da očekuje blagi oporavak i povećanje obima vanjskotrgovinske razmjene, jer stabilnost i rast ukupne ekonomije zemlje značajno zavise od glavnih trgovinskih partnera, prvenstveno od zemalja EU i zemalja CEFTA regiona.